

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list Crne Gore“, broj 77/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2013. godine, donijela je

**ODLUKU
O OBJAVLJIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU ZAVODA ZA INTELEKTUALNU
SVOJINU SLOVENIJE I ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU CRNE GORE**

Član 1

Objavljuje se Sporazum o saradnji između Zavoda za intelektualnu svojinu Slovenije i Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, koji je potpisan u Ljubljani, 15. juna 2010. godine.

Član 2

Tekst Sporazuma iz stava 1 ove Odluke, u originalu na crnogorskom jeziku, glasi:

**SPORAZUM O SARADNJI
između
Zavoda za intelektualnu svojinu Slovenije
i
Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore**

Zavod za intelektualnu svojinu Slovenije i Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore,

U želji za podsticanjem bliskije saradnju u oblasti intelektualne svojine u cilju unaprijeđenja, na osnovu relevantnih međunarodnih sporazuma a naročito Člana 67 Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS), odgovarajuće zaštite prava industrijske svojine i obezbjeđenja efikasnog korišćenja istih,

Sporazumjeli su se kako slijedi:

Član 1

Sporazum o saradnji uključuje:

- razmjenu informacija o industrijskoj svojini;
- razmjenu i obuku osoblja, uključujući obuku kroz specijalističke programe;
- zajedničke aktivnosti koje za cilj imaju podizanje opšte svijesti o industrijskoj svojini (predavanja, kursevi, seminari, konferencije, izložbe);
- eventualnu uzajamnu pomoć u vezi sa sprovođenjem prava industrijske svojine;
- druge teme od zajedničkog interesa.

Član 2

Detalji implementacije ovog Sporazuma biće definisani uz uzajamnu saglasnost između direktora Zavoda.

Član 3

Isključivo uzajamno usaglašene izmjene ovog Sporazuma, prezentirane u pisanoj formi, biće obavezujuće za Zavode. Komunikacija o svim relevantnim informacijama obavljat će se u pisanoj formi. Usmeni dogovori neće biti obavezujući.

Član 4

Svaka Strana snosiće svoje sopstvene troškove koji proizilaze iz izvršenja ovog Sporazuma, osim ako se drugačije odredi putem nekog pojedinačnog projekta.

Član 5

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan potpisivanja i važi neodređeno vrijeme. Svaka strana ugovornica može raskinuti ovaj Sporazum pismenim putem u bilo koje vrijeme. Sporazum se raskida šest mjeseci nakon prijema pisanog obavještenja o raskidu.

Član 6

Zavodi će potpisati ovaj Sporazum u dva originalna primjerka, svaki na crnogorskom, slovenačkom i engleskom jeziku. U slučaju spora u tumačenju odredbi ovog Sporazuma mjerodavan je engleski tekst.

Zaključen u Ljubljani, dana 15. juna 2010 godine.

ZA
Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore
Slovenije

Novak Adžić
Direktor

ZA
Zavod za intelektualnu svojinu Republike

Jurij Žurej
Direktor

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG-Međunarodni ugovori“.

Broj: _____
Podgorica, _____ godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Milo Đukanović